ଜିଭର ଶକ୍ତି

ପଞ୍ଚାଟେଉକ୍

ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ; ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷା, ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ଭାଷା, ଦେଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ହାମର ସନ୍ତାନ। ଏମାନେ ଶେମର ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ଭାଷା, ଦେଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 10:5,20,31

ତହୁଁ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, "ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବାକ୍ତା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଦାସ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ଧୀର ଏବଂ ଜିହ୍ୱାରେ ଜଡ଼।" ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି? କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂକ, ବଧିର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କି ଅନ୍ଧ କିଏ କରେ? ମୁଁ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ?" ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4:10-11

କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କି ପଶୁ ହେଉ, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ନାହିଁ, ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 11:7

କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚୁରତା ହେତୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରି ନାହଁ; ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷୁଧାରେ, ତୃଷାରେ, ଉଲଙ୍ଗତାରେ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ଅଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ; ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧରେ ଲୁହାର ଯୁଆଳି ଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିବେ, ଯେପରି ଉତ୍କ୍ରୋଶ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ, ଯେପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଡ଼େ; ଏପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ; ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28:47-49

ଇତିହାସ

ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମକକେଦା ଛାଉଣିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ; ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କଥା କହି ନ ଥିଲେ। ଯିହୋଶୂୟ 10:21

ତହୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ; ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିୟୋନ୍‌ଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ କୁକୁର ପରି ଆପଣା ଜିଭରେ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର; ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ନଇଁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର।" ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ 7:5

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଶୈଳ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରେ, ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ହେବା ଉଚିତ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ୍। 2 ଶାମୁୟେଲ 23:2-3

"ଆର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ଳମ୍, ମିତ୍ରଦାତ୍, ଟାବେଲ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ; ଆଉ ସେହି ପତ୍ରର ଲେଖା ଅରାମୀୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅରାମୀୟ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା।" ଏଜ୍ରା 4:7

କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ, ମୁଁ ଓ ମୋହର ଲୋକମାନେ, ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ, ହତ ହେବା ପାଇଁ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷତିର ପ୍ରତିକାର କରିପାରି ନ ଥାଆନ୍ତେ। ଏଜ୍ରା 7:4

କବିତା

ଜିହ୍ୱାର ଆଘାତରୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 5:21

ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ମୁଁ ନୀରବ ରହିବି; ଏବଂ ମୁଁ କ’ଣ ଭୁଲ କରିଅଛି ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ।” ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 6:24

ମୋ' ଜିହ୍ୱାରେ କି ଅଧର୍ମ ଅଛି ? ମୋହର ସ୍ୱାଦ ବିକୃତ ବିଷୟ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ କି ? ଆୟୁବ 6:30

କିଏ ମୋ ସହିତ ବିବାଦ କରିବ ? କାରଣ ଏବେ, ଯଦି ମୁଁ ନୀରବ ରୁହେ, ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି । ଆୟୁବ ୧୩:୧୯

କାରଣ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଚତୁରମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ପସନ୍ଦ କରୁଅଛ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 15:5

ଦୁଷ୍ଟତା ତାହାର ମୁଖକୁ ମିଠା ଲାଗେ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ତାହା ଜିଭ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖେ; ଆୟୁବ 20:12

ସେ ସର୍ପର ବିଷ ପାନ କରିବ; ସର୍ପର ଜିହ୍ୱା ତାକୁ ମାରିଦେବ। ଆୟୁବ 20:16

ମୋହର ଓଷ୍ଠାଧର ମନ୍ଦକଥା କହିବ ନାହିଁ, କିଅବା ମୋହର ଜିହ୍ୱା ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ। ଆୟୁବ 27:4

କୁଳୀନମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜିଭ ପାଟିର ତାଳୁରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଆୟୁବ 29:10

ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଖୋଲିଅଛି, ମୋର ଜିହ୍ୱା ମୋ ମୁଖରେ କଥା କହୁଛି। ଆୟୁବ 33:2

କିମ୍ବା ରଜ୍ଜୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ଜିଭକୁ ଟାଣି ପାରିବ କି? ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 41:1

କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ; ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ଖୋଲା କବର ସ୍ୱରୂପ; ସେମାନେ ଜିହ୍ୱାରେ ଚାଟୁବାଦ କରନ୍ତି। ଗୀତସଂହିତା 5:9

ତାହାର ମୁଖ ଅଭିଶାପ, ଛଳନା ଓ ଛଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ; ତାହାର ଜିହ୍ୱା ତଳେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଗୀତସଂହିତା 10:7

ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯିଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଗୀତସଂହିତା 12:3

ଗୀତସଂହିତା 12:4 ଯେଉଁମାନେ କହିଅଛନ୍ତି, "ଆମ୍ଭେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବୁ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? "ଗୀତସଂହିତା 12:4

ଗୀତସଂହିତା 15:3 ସହେି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କବେେ ନିଜ ଜିହ୍ୱା ସହିତ ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ।

ମୋର ଶକ୍ତି ଖପରା ପରି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋର ଜିହ୍ୱା ତାଲୁରେ ଲାଗି ଯାଉଛି; ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁର ଧୂଳିରେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ଗୀତସଂହିତା 22:15

ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଉପସ୍ଥିତିର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ; ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିହ୍ୱାର ବିବାଦରୁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। ଗୀତସଂହିତା 31:20

ତୁମର ଜିହ୍ୱା ମନ୍ଦ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କର ଓ ତୁମର ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ବନ୍ଦ କର। ଗୀତସଂହିତା 34:13

ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି। ଗୀତସଂହିତା 35:28 ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା କର।

ଧାର୍ମିକର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କହେ। ତା'ର ଜିହ୍ୱା ନ୍ୟାୟ ବିଗ୍ଚରର କଥା କହେ। ଗୀତସଂହିତା 37:30

(ମୁଖ୍ୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯିଦୂଥୂନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ।) ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋହର ଜିହ୍ୱାରେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବି; ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋହର ମୁଖକୁ ଲଗାମ ଦେବି। ଗୀତସଂହିତା 39:1

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା, ମୋର ହୃଦୟ ମୋ' ଭିତରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିହ୍ୱା ସାହାଯ୍ୟରେ କହିଲି, ଗୀତସଂହିତା 39:3

(କୋରହର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଶନନୀମ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ, ମସ୍କିଲ, ପ୍ରେମର ଗୀତ।) ମୋର ହୃଦୟ ଏକ ଭଲ କଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଛି: ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ତାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି; ମୋହର ଜିହ୍ୱା ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଲେଖକର କଲମ ସ୍ୱରୂପ। ଗୀତସଂହିତା 45:1

ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣା ମୁଖ ବ୍ୟବହାର କର ଓ ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା କରେ। ଗୀତସଂହିତା 50:19

ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷରୁ ମାେତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ମାରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା! ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ବିଷଯ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାନ କରିବି। ଗୀତସଂହିତା 51:14

ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ୍ଷୁରପରି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପୂର୍ବକ କାମ କରୁଥିବା ଭଳି ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରେ। ଗୀତସଂହିତା 52:2

ହେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାକାରୀ ଜିହ୍ୱା, ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ଗୀତସଂହିତା 52:4

ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନାଶ କର, ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାକୁ ପଣ୍ଡ କର, କାରଣ ମୁଁ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଓ କଳହ ଦେଖିଛି। ଗୀତସଂହିତା 55:9

ମୋର ପ୍ରାଣ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ସିଂହ ପରି, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶୟନ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ତୀର ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। ଗୀତସଂହିତା 57:4

ସେମାନେ ଖଡ୍‌ଗ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକୁ ଶାଣିତ କରନ୍ତି, ଆଉ କଟୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଧନୁକୁ ବଙ୍କା କରନ୍ତି | ଗୀତସଂହିତା 64:3

ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜିହ୍ୱା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯିବେ।” ଗୀତସଂହିତା 64:8

ମୁଁ ମୋ' ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକେ, ଏବଂ ମୋ' ଜିହ୍ୱା ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଗୀତସଂହିତା 66:17

ଗୀତସଂହିତା 68:23 "ତୁମ୍ଭେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବ।"

ମୋର ଜିହ୍ୱା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ଧାର୍ମିକତା ଗାନ କରିବ। କାରଣ ମୋହର କ୍ଷତ ଚାହିଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଗୀତସଂହିତା 71:24 "ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଅଟ।'

ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଗୀତସଂହିତା 73:9

ତଥାପି ସେମାନେ ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ଚାଟୁବାଦ କଲେ ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ। ଗୀତସଂହିତା 78:36

ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାକାରୀଙ୍କ ମୁଖ ମୋ' ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ଅଛି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱାରେ ମୋ' ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଗୀତସଂହିତା 109:2

ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆଦେଶ ସବୁ ଧର୍ମମୟ। ଗୀତସଂହିତା 119:172 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି।

ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱାଠାରୁ ମୋ' ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଗୀତସଂହିତା 120:2

ହେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା, ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ଗୀତସଂହିତା 120:3 "ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ପାଇବ?"

ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖ ହାସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା; ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, "ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି।" ଗୀତସଂହିତା 126:2

ଯଦି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ଭୁଲେ, ତେବେ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ମୋ' ପାଟିର ତାଳୁରେ ଲାଗି ରହୁ; ମୁଁ ଯଦି ଯିରୁଶାଲମକୁ ମୋର ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଗୀତସଂହିତା 137:6

ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ' ଜିହ୍ୱାରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତସଂହିତା 139:4

ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସର୍ପପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାଯାଇଛି; ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ତଳେ କାଳସର୍ପର ବିଷ ଅଛି। ଗୀତସଂହିତା 140:3

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ଛଅଟି ବିଷୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି; ହଁ, ସାତଟି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ: ଅହଂକାର ଦୃଷ୍ଟି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟ କଳ୍ପନାକାରୀ ହୃଦୟ, ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପାଦ, ମିଥ୍ୟା କହେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ, ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବୁଣେ। ହିତୋପଦେଶ 6:16-19

ତା'ପରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ କୁକର୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଜିହ୍ୱାର ଚାଟୁବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ହିତୋପଦେଶ 6:24

ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ୱା ଉତ୍ତମ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ହିତୋପଦେଶ ୧୦:୨୦

ଧାର୍ମିକର ମୁଖ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାହକ, ମାତ୍ର କୁଟିଳ ଜିହ୍ୱା କଟିଯିବ। ହିତୋପଦେଶ 10:31

ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱୀପର ଆଘାତ ପରି ଆଘାତ କରେ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର କଥା ଉପଶମ ଆଣେ। ହିତୋପଦେଶ 12:18

"ସତ୍ୟବାଦୀର କଥା ଚିରଦିନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହବେ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା କେବଳ କ୍ଷଣିକ ସ୍ଥାୟୀ।" ହିତୋପଦେଶ 12:19

ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବଖାଣେ। ହିତୋପଦେଶ 15:2

ସୁସ୍ଥ ଜିହ୍ୱା ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର କୁଟିଳତା ଆତ୍ମା ଭଗ୍ନ କରେ। ହିତୋପଦେଶ ୧୫:୪

ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସେ। ହିତୋପଦେଶ ୧୬:୧

ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣେ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅନ୍ୟର ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣେ। ହିତୋପଦେଶ ୧୭:୪

ଯାହାର ହୃଦୟ କୁଟିଳ, ସେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାର ଜିହ୍ୱା କୁଟିଳ, ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ହିତୋପଦେଶ 17:20

ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ୱାର ଅଧୀନରେ, ଯେଉଁମାନେ କଥାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ଫଳ ଖାଇବେ। ହିତୋପଦେଶ 18:21

ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାର ଏବଂ ଅସାର। ହିତୋପଦେଶ 21:6

ଯେ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହିତୋପଦେଶ 21:23

ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶାସକ ମନାଇ ପାରିବ, ପୁଣି କୋମଳ ଜିହ୍ୱା ଅସ୍ଥିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ହିତୋପଦେଶ ୨୫:୧୫

ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ, ସେହିପରି ନିନ୍ଦାକାରୀ ଜିହ୍ୱା କ୍ରୋଧ ମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ। ହିତୋପଦେଶ 25:23

"ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରେ, ତାହାକୁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି ଚାଟୁବାଦକ ମୁଖ ବିନାଶ କରେ।" ହିତୋପଦେଶ 26:28

ଜିହ୍ୱାରେ ଚାଟୁବାଦ କରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଲୋକ ଶେଷରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ହିତୋପଦେଶ 28:23

ସେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହେ, ତା'ର ଜିହ୍ୱାରେ ଦୟା ଓ ଦୟା ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 31:26

ହେ ମୋର ପ୍ରିୟେ, ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧର ମହୁଫେଣା ପରି ଝରୁଛି; ତୁମ୍ଭ ଜିହ୍ୱା ତଳେ ମହୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଅଛି; ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧି ଲିବାନୋନର ସୁଗନ୍ଧି ତୁଲ୍ୟ। ଶଲୋମନଙ୍କ ଗୀତ 4:11

ଭବିଷ୍ୟଦ୍‌ବକ୍ତାମାନେ

କାରଣ ଯିରୁଶାଲମ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଯିହୁଦା ପତିତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାମୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି।” ଯିଶାଇୟ 3:8

ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରୀୟ ସମୁଦ୍ରର ଜିହ୍ୱା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ନଦୀ ଉପରେ ନିଜର ହସ୍ତ ହଲାଇବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ସାତଟି ନଦୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ। ଯିଶାଇୟ 11:15 ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ପାଦୁକା ଦେଇ ଗମନ କରାଇବେ।

କାରଣ ସେ ଅଟଳ ଓଷ୍ଠାଧର ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ଯିଶାଇୟ 28:11

ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛି। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଓ ତାହା ଭାରୀ; ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସର୍ବଗ୍ରାସକ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ଯିଶାଇୟ 30:27

ଅବିବେଚନାକାରୀର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ଓ ତୋତଲାମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବ। ଯିଶାଇୟ 32:4

"ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ତୁମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଭୀର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ତୁମ୍ଭେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ବିଦେଶୀୟ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ।" ଯିଶାଇୟ 33:19

ସେତବେେଳେ ଖଞ୍ଜଲୋକ ହରିଣ ତୁଲ୍ୟ ନିଆଁ ମାରିବ ଓ ମୂକ ଜିହ୍ୱା ଗାନ କରିବ; କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣାର ଷୋର୍ତ ବାହାରିବ। ଯିଶାଇୟ 35:6 "ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନେେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହବେ।"

ଯିଶାଇୟ 41:17 "ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନମାନେ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ତୃଷାରେ ଶୁଖିଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।" ଯିଶାଇୟ 41:17

"ମୁଁ ନିଜ ନାମରେ ଶପଥ କରିଅଛି, ମୋ' ମୁଖରୁ ଧର୍ମମୟ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଯେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଶପଥ କରିବ।" ଯିଶାଇୟ 45:23

ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥା କହିପାରିବି; ସେ ପ୍ରଭାତକୁ ପ୍ରଭାତ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ଯିଶାଇୟ 50:4

"ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା," ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯିଶାଇୟ 54:17

ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଉପହାସ କରୁଅଛ? କାହାକୁ ମୁଖ ବଡ଼ କରି ଜିହ୍ୱ ବାହାର କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଅଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ବଂଶ ନୁହଁ? ଯିଶାଇୟ 57:4

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧରେ ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ମିଥ୍ୟା କହିଅଛି ଓ ଜିହ୍ୱ ଦୁଷ୍ଟତା ବକିଅଛି। ଯିଶାଇୟ 59:3

କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଣୁ, ଏହା ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦିଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ଆମ୍ଭର ମହିମା ଦେଖିବେ। ଯିଶାଇୟ 66:18

"ପୁଣି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଜିହ୍ୱ ଧନୁ ପରି ବଙ୍କା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବୀର ନୁହଁନ୍ତି; କାରଣ ସେମାନେ ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ," ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। "ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବେ ଓ ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ; ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ନିଜ ନିଜ ଜିହ୍ୱାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି।" ଯିରିମିୟ 9:3,5

ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱ ବାହାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ବାଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର କଥା କହେ; ସେମାନେ ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଶାନ୍ତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯିରିମିୟ 9:8

ତା'ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, "ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିରିମିୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା; କାରଣ ଯାଜକ ନିକଟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜ୍ଞାନୀ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ନିକଟରୁ ବାକ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ।" ଯିରିମିୟ 18:18

"ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କି ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ? "ଏବଂ ତାହା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ? ତେଣୁ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍‌ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟୁ, "ଯିଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀଠାରୁ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଚୋରି କରନ୍ତି । ଦେଖ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍‌ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, "ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜିହ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି କୁହନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି । ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍‌ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ; ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, କିଅବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ନାହୁଁ; ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିବେ ନାହିଁ, " ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ।" ଯିରିମୀୟ 23:29-32

ତୃଷା ହେତୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ଶିଶୁର ଜିହ୍ୱା ତାଳୁରେ ଲାଗି ଯାଉଛି; ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, ମାତ୍ର କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଟୀ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଳାପ 4:4

ଆଉ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଜିହ୍ୱାକୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ତାଳୁରେ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ନୀରବ ରହିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ। ଯିହିଜିକଲ 3:26

ଯେଉଁ ବାଳକମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନ ଥିଲା, ବରଂ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ, ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ, ବିଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷା ଶିଖାଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ଏପରି ବାଳକ ଥିଲେ। ଦାନିୟେଲ ୧:୪

ସେମାନେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସର୍ବୋପରିସ୍ଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୁହେଁ; ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଧନୁ ତୁଲ୍ୟ; ସେମାନଙ୍କ ଅଧିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱାର କ୍ରୋଧ ହେତୁ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେବେ; ଏହା ମିସର ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସର ବିଷୟ ହେବ। ହୋଶେୟ 7:16

ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର ପିତୃପୁରୁଷ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଘରର ଅସ୍ଥି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଘରର ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଥିବା ଲୋକକୁ କହିବେ, "ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି?" ଏବଂ ସେ କହିବେ, "ନା।" ତା'ପରେ ସେ କହିବେ, "ତୁମ୍ଭେ ନୀରବ ରୁହ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରୁ ନାହୁଁ।" ଆମୋଷ 6:10

କାରଣ ତହିଁର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତହିଁର ନିବାସୀମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ମୁଖରେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ। ମୀଖା 6:12

ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ତୁମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଅପରାଧ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତା'ଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହୁଛ? ହବକକୂକ ୧:୧୩

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, କିଅବା ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ; କିଅବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ମିଳିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ଶୟନ କରିବେ, ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ସଫନୀୟ 3:13

"ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିରୁଶାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଘଟାଇବେ; ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କ୍ଷୟ ପାଇବ।" ଯିଖରିୟ 14:12

ସୁସମାଚାର

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ତା'ର କାନରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଓ ତା'ର ଜିଭକୁ ଛୁଇଁଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:33

ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା'ର କାନ ଖୋଲିଗଲା। ଜିଭର ବନ୍ଧନ ଖାଲିଗଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ପାରିଲା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:35

ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେବ; ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ; ସେମାନେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ; ମାର୍କ ୧୬:୧୭

ତା'ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିଗଲା। ସେ କଥା କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୂକ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 1:64

ସେ ଡାକି କହିଲା, 'ପିତା ଅବ୍ରହାମ, ମୋ' ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଲାଜାରକୁ ପଠାଅ, ସେ ତା' ଆଙ୍ଗୁଳିର ଟିପକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମୋ ଜିଭକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି।' ଲୂକ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:24

ଯିରୁଶାଲମରେ ମେଷ ବଜାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ବେଥେସଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାର ପାଞ୍ଚୋଟି ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 5:2

ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ

ଆଉ, ଏହା ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଜାଣିଲେ; ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ 'ଆକଲ୍ଦମା', ଅର୍ଥାତ୍ 'ରକ୍ତକ୍ଷେତ୍ର' ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 1:19

ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପରି ବିଭକ୍ତ ଜିଭ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଗଲା, ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ବସିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏବଂ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିପରି ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଣୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ? କ୍ରୀଟି ଏବଂ ଆରବୀୟମାନେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାଷାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କହିବାର ଶୁଣୁ। କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 2:3-4,8,11

କାରଣ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, କାରଣ ସେ ମୋହର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ନ ହେବି; ତେଣୁ ମୋହର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ମୋହର ଜିହ୍ୱା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା;

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋହର ଶରୀର ଭରସାରେ ବାସ କରିବ: କାରଣ ତୁମେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 2:25-27

କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଶୁଣିଥିଲେ। ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେହି ଜଳ ମନା କରିପାରିବ କି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି?" ପ୍ରେରିତ 10:46-47

ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 19:6

ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତା'ପରେ ପାଉଲ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତରେ ସଙ୍କେତ କଲେ। ସମସ୍ତେ ନିରବ ହେବା ପରେ ସେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ କହିଲେ, "ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 21:40"

(ସେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆହୁରି ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ।)

ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ମୁଁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମୋତେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି, "ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଛ? କଣ୍ଟାରେ ଲାତ ମାରିବା ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର।" ପ୍ରେରିତ 26:14

ପତ୍ର

ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଖୋଲା କବର ସ୍ୱରୂପ; ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ତଳେ ସର୍ପର ବିଷ ଅଛି: ରୋମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପତ୍ର 3:13

କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ମୋ' ଆଗରେ ନତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ରୋମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପତ୍ର 14:11

ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା କହିବାର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବା ଶକ୍ତି: ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବକ୍ତା, ତୃତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ତା'ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ପରେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦାନ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାଷାରେ କଥା କୁହନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅ; ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ ଦେଖାଉଛି। ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:୧୦,୨୮,୩୦-୩୧

ଯଦିଓ ମୁଁ ମଣିଷ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଶବ୍ଦକାରୀ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ଝଣଝଣ ଝାଞ୍ଜ ପରି ହୋଇଅଛି। ଦାନ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଥାଏ, ତାହା ଲୋପ ପାଇବ; ଯଦି ଭାଷା ଥାଏ, ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ; ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ତାହା ଲୋପ ପାଇଯିବ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 13:1,8

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 14

1 ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ବିଶେଷତଃ ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କର।

\v 2 କାରଣ ଯେ ଅଜାଣତ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ; କାରଣ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଆତ୍ମାରେ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ କହେ।

3 କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କହେ।

4 ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ।

5 ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କୁହ, ଏହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଲୋକଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ତାହା ବୁଝାଇ ପାରେ ତେବେ ସେ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବା ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଷ୍ଠା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

\v 6 ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଭାବବାଣୀ, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନ କହିବି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ କରିବି ?

7 ବଂଶୀ ହେଉ ବା ବୀଣା ହେଉ ନିର୍ଜୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ନ କଲେ, ବଂଶୀ ବା ବୀଣା କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ତାହା କିପରି ଜଣା ପଡିବ?

8 ଯଦି ତୂରୀଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ଥାଏ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ?

\v 9 ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, ତେବେ କ'ଣ କହୁଅଛ ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ ? କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାୟୁକୁ କଥା କହିବ।

10 ଜଗତରେ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ।

11 ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱରର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ, ତେବେ ଯେ କହେ ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦେଶୀ ହେବି, ଆଉ ଯେ କହେ ତାହା ମୋ' ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ହେବ।

12 ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ। ଅତଏବ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କର।

13 ଅତଏବ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ସେ ଯେପରି ତାହା ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ୍।

14 ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ।

15 ତେବେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି; ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି, ଓ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି।

\v 16 ନଚେତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ତୁମର କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଆମେନ୍ କହିବ ?

17 ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତା'ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଧାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁଷ୍ଠ ହେଉ ନାହିଁ।

18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ହେତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।

19 କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦଶ ହଜାର କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ମୁଁ ମୋହର ବୁଝୁଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବି।

20 ହେ ଭାଇମାନେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରୁଷ ହୁଅ।

21 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅନ୍ୟ ଓଷ୍ଠାଧର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ମୋହର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ।"

22 ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ; କିନ୍ତୁ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ।

23 ଯଦି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି, ପୁଣି ସାଧାରଣ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଗଳ?

24 କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସେ, ତେବେ ତା'ର ଦୋଷ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ ହେବ, ଏବଂ ତା'ର ବିଗ୍ଭର କରାଯିବ।

25 ଆଉ ତାହାର ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି।

26 ତେବେ, ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୀତ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଭାଷା, ବା ଅର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉ।

\v 27 ଯଦି କେହି ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ତେବେ ଦୁଇ ଅବା ସର୍ବାଧିକ ତିନି ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ପାଳି ଅନୁସାରେ କହୁ, ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ।

\v 28 କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥକାରକ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରହୁ, ଆଉ ନିରୋଳାରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁ।

29 ଆଉ, ଭାବବାଦୀମାନେ ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ କହିବା ଉଚିତ୍, ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।

30 ଯଦି ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ପାଏ, ତା'ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉ।

31 କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶିଖି ପାରିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ପାରିବେ।

\v 32 ପୁଣି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତି।

33 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କର୍ତ୍ତା ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର କର୍ତ୍ତା, ଯେପରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି।
34 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି କୁହେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି।
35 ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରେ ପଚ୍ଚାରି ବୁଝି ପାରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କିଛି କହିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ।
36 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା କି ? ନା ! କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି ?
37 ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଭାବେ, ତା' ହେଲେ ସେ ବୁଝି ପାରିବା ଉଚିତ ଯେ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା।
38 ଯଦି କେହି ଏହା ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ।
39 ଅତଏବ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ କହିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ।
\v 40 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଓ କ୍ରମାନୁସାରେ କରାଯାଉ ।

ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଫିଲିପ୍ପୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପତ୍ର 2:11

ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେକରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିହ୍ୱାକୁ ଲଗାମ ନ ଦେଇ, ବରଂ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଠକେ, ତେବେ ତା'ର ଧର୍ମ ଅବଜ୍ଞାକାରୀ। ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର 1:26

ସେହିପରି ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ। ଦେଖ, ଏକ ଛୋଟ ଅଗ୍ନି କେତେ ମହାନ ଜିନିଷ ଜାଳିଦିଏ! ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ଏକ ଅଗ୍ନି, ଅଧର୍ମର ଏକ ଜଗତ; ସେହିପରି ଆମ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ କଳୁଷିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଧାରାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ; ଏବଂ ଏହା ନର୍କର ନିଆଁରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସର୍ପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବଶ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ବଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାକୁ କେହି ବଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଏହା ଏକ ଅବାଧ ମନ୍ଦ, ମାରାତ୍ମକ ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ; ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉ। ଗୋଟିଏ ମୁଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ବାହାରୁଛି। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏହିସବୁ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯାକୁବ 3:5-10

ଯେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ମନ୍ଦ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍। ଓ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍। ୧ ପିତର ୩:୧୦

ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଶବ୍ଦରେ କି ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ୍। ୧ ଯୋହନ ୩:୧୮

ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ

ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଗାଇ କହିଲେ, "ତୁମ୍ଭେ ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ମୋହର ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ; କାରଣ ତୁମେ ବଧ ହୋଇଥିଲ, ଏବଂ ତୁମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷା, ଲୋକ ଓ ଜାତିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ; ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:9"

ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଜାତି, ବଂଶ, ଜାତି ଓ ଭାଷାର ଏକ ମହାଜନତା, ଯାହାକୁ କେହି ଗଣନା କରି ପାରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ; ସେମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ହାତରେ ଖଜୁରୀପତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ; ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7:9

ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ପାତାଳସ୍ଥ ସେହି ଅତଳ ଗହ୍ୱରର ଦୂତ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ 'ଆବଦ୍ଦୋନ୍' ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ 'ଆପଲିୟୋନ' (Apollioon) ଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9:11

ତା'ପରେ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ, “ଅନେକ ଦେଶ, ଜାତି, ଭାଷା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।” ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10:11

ସାଢ଼େ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି, ଜାତି, ଭାଷା ଏବଂ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶବକୁ କବରରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11:9

ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13:7 ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ତାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି, ଭାଷା ଓ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା।

ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଦୂତଙ୍କୁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ପୃଥିବୀର ସକଳ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଜାତି, ଭାଷା ଓ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁସମାଚ୍ଚର ଥିଲା।

ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରଟି ପଶୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଢାଳିଲେ; ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା; ଏବଂ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ "ହର୍ମାଗିଦ୍ଦୋନ୍" ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:10,16

ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, “ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ଦେଖିଲ, ଯେଉଁଠାରେ ବେଶ୍ୟା ବସିଛି, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଜନଗହଳି, ଜାତି ଓ ଭାଷା।” ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17:15

ଆପୋକ୍ରିଫା

ହେ ଲୋକମାନେ, ରାଜା କିପରି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏବଂ ସେ ନିଜ ମଥାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ। 1 ଏସଡ୍ରାସ୍ 4:12

କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନିସ୍ରୋତ ପରି ନିର୍ଗତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠରୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଭରୁ ଅଗ୍ନିକଣା ଓ ଝଡ଼ ବାହାର କଲେ। 2 Esdras 13:10

ମୁଁ ଦିନରେ କଥା କହୁଥିଲି, ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଜିଭ ବନ୍ଦ ରଖି ନ ଥିଲି। 2 ଏସଡ୍ରାସ୍ 14:43

ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଅବା ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ; ଦେଖ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ' ନିକଟରେ ଡାକୁଛି, ଏବଂ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରେ। 2 Esdras 15:8

ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶେରା ମୂର୍ତ୍ତି କାଟି ପକାଇଲେ: କାରଣ ସେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଜାତି କେବଳ ନବୂଖଦ୍‌ନିସ୍ବରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଡାକିବେ। ଜୁଡିଥ୍ 3:8

କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା; ଏବଂ ନିନ୍ଦାକାରୀକୁ ତାହାର କଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ମର୍ମର ସାକ୍ଷୀ, ତାହାର ହୃଦୟର ସତ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ତାହାର ଜିହ୍ୱାର ଶ୍ରୋତା। ଶଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ 1:6

ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ, ଯାହା ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ; ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ନିଜ ଜିହ୍ୱାକୁ ନିବୃତ୍ତ କର, କାରଣ ଏପରି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନାହିଁ ଯାହା ସାର ହେବ; ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପ୍ରାଣକୁ ହତ୍ୟା କରେ। ଶଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ 1:11

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିହ୍ୱା ଧରି ରଖେ, ସେମାନେ ମୋର ଅବସର ପାଇବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହିବି, ସେମାନେ ମୋ' କଥା ଶୁଣିବେ; ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ କହିବି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମୁଖରେ ହାତ ରଖିବେ।" ଶଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ 8:12

କାରଣ ଜ୍ଞାନ ମୂକମାନଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲିଦେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହି ନ ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାକୁ ପ୍ରକ୍ତକ କଲା। ଶଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ 10:21

କାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ମିଳେ, ଏବଂ ଜିହ୍ୱାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଉପଦେଶକ 4:24

ତୁମର ଜିହ୍ୱାରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଥିଳ ଓ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ ୪:୨୯

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବନ ସହିତ କୁଣ୍ଡକୁ ପକାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଜିହ୍ୱା ଥିବା ପାପୀ ସେହିପରି କରେ। ଉପଦେଶକ 5:9

କଥାରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଲଜ୍ଜା ଥାଏ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଜିହ୍ୱା ତାହାର ପତନ। ଉପଦେଶକ 5:13

"ତୁମ୍ଭେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବୋଲି ଡକାଅ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁମର ଜିଭରେ ଛକି ରୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୋର ପାଇଁ ଘୃଣ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣୀୟ ଜିଭ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ।" ଉପଦେଶକ 5:14

ମିତ୍ର ବଦଳରେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ନାମ, ଲଜ୍ଜା ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବ; ସେହିପରି ଦୁଇ ଜିହ୍ୱା ଥିବା ପାପୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଉପଦେଶକ 6:1

ମଧୁର ଭାଷା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ: ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଭଲ ଅଭିବାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉପଦେଶକ 6:5

ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱା ସହିତ ବିବାଦ କର ନାହିଁ, ଏବଂ ତା'ର ଅଗ୍ନିରେ କାଠ ଗଦା କର ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ 8:3

ଜଣେ ଖରାପ ଭାଷାବାନ୍ ଲୋକ ନିଜ ନଗରରେ ବିପଦଜନକ; ଏବଂ ଯିଏ ଅବିଚାରୀ ଭାବରେ କଥା କୁହେ, ସେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ। ଉପଦେଶକ ୯:୧୮

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଜିଭକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏ କିଏ? ଏବଂ ଯଦି ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉପଦେଶକ ୧୩:୨୩

ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ଜିହ୍ୱା, ଆଖି, କାନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଦେଲେ। ଉପଦେଶକ ୧୭:୬

ଯେ ନିଜ ଜିହ୍ୱାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ସେ ବିବାଦ ବିନା ବଞ୍ଚିବ; ଏବଂ ଯେ ବକ୍କଲ ଘୃଣା କରେ, ତାହାର ମନ୍ଦତା କମ୍ ହେବ। ଉପଦେଶକ ୧୯:୬

ଏପରି କେହି ଅଛି ଯିଏ କଥାରେ ଭୁଲ୍ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ; ଏବଂ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ନିଜ ଜିହ୍ୱାରେ ଆଘାତ ଦେଇ ନାହିଁ? ଉପଦେଶକ ୧୯:୧୬

ଏପରି ଅନୁଯୋଗ ଅଛି ଯାହା ଶୋଭାଜନକ ନୁହେଁ; ପୁଣି, କେହି ଜଣେ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକୁ ବନ୍ଦ ରଖେ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ। ଉପଦେଶକ 20:1

କେତେକ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନ ଥିବାରୁ ନିଜ ଜିଭକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି; ଆଉ କେତେକ ନିଜ ସମୟ ଜାଣି ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ଉପଦେଶକ 20:6

ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜିଭକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ; କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ 20:7

ଜିଭରେ ଖସିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ପଥର ଉପରେ ଖସିଯିବା ଭଲ; ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପତନ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଉପଦେଶକ 20:18

ମୁଁ ଯେପରି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ି ନ ଯାଏ, ଏବଂ ମୋ' ଜିହ୍ୱା ମୋତେ ନଷ୍ଟ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ମୋହର ମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରହରୀ ଓ ମୋହର ଓଷ୍ଠରେ ଜ୍ଞାନର ମୋହର ଲଗାଇବ ? ଉପଦେଶକ ୨୨:୨୭

ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନଅଟି କଥାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଛି, ଏବଂ ଦଶମ କଥାଟି ମୁଁ ମୋ ଜିଭରେ କହିବି: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ; ଏବଂ ଜଣେ ଯିଏ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ପତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହେ: ଉପଦେଶକ 25:7

ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାସ କରେ, ଏବଂ ଯିଏ ନିଜ ଜିହ୍ୱାରେ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷର ସେବା କରି ନାହିଁ, ସେ ଭଲ | ଉପଦେଶକ 25:8

କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରେ, ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏବଂ ଜିଭର ଆଘାତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଉପଦେଶକ ୨୬:୬

କୁହାକୁହି କରୁଥିବା ଏବଂ ଦୁଇଭାଷୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ; କାରଣ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦାକାରୀ ଜିହ୍ୱା ଅନେକଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ଦେଶକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି; ଏହା ଦୃଢ଼ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି, ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି। ନିନ୍ଦାକାରୀ ଜିହ୍ୱା ଗୁଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଯେକେହି ଏହା ଶୁଣେ ସେ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ନୀରବରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାବୁକର ଆଘାତ ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାର ଆଘାତ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଅନେକ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନୁହେଁ। ଭଲ ସେ ଯେ ଏହାର ବିଷ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ; ଯେ ଏହାର ଯୁଆଳି ଟାଣି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ଯୁଆଳି ଲୁହାର ଯୁଆଳି, ଏବଂ ତାହାର ବନ୍ଧନ ପିତ୍ତଳର ବନ୍ଧନ। ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ, କବର ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏହାର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପୋଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ 28:13-22

ତୁମର କଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉ, ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରିବ; ଜଣେ ଜାଣୁଥିବା ଏବଂ ଜିହ୍ୱାକୁ ଧରି ରଖୁଥିବା ପରି ହୁଅ। ଉପଦେଶକ 32:8

ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ, ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତା'ର ଜିହ୍ୱାରେ ଦୟା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ଉପଦେଶକ 36:22-23

ଚାରି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ: ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ, ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ: କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଉପଦେଶକ 37:18

ବଂଶୀ ଏବଂ ବୀଣା ମଧୁର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ମଧୁର ଜିହ୍ୱା ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟ ଉପରେ ଅଛି। ଉପଦେଶକ 40:21

ସିରାଖଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି: ମୁଁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରେ: କାରଣ ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଏବଂ ମୋ ଶରୀରକୁ ବିନାଶରୁ, ଅପବାଦକାରୀ ଜିହ୍ୱାର ଫାଶରୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବା ଓଷ୍ଠରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏବଂ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ସହାୟକ ହୋଇଅଛ: ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ମହତତାର ବହୁଳତା ଅନୁସାରେ, ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତରୁ, ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଏବଂ ମୋର ବହୁବିଧ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ; ଚାରିପାଖରେ ଅଗ୍ନିର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଳି ନ ଥିବା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ; ପାତାଳର ଗର୍ଭର ଗଭୀରତାରୁ, ଅଶୁଚି ଜିହ୍ୱାରୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କଥାରୁ। ଏକ ଅଧର୍ମ ଜିହ୍ୱାରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୋର ଜୀବନ ତଳ ନର୍କର ନିକଟତର ହେଲା। ଉପଦେଶକ 51:1-6

ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଜିହ୍ୱା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଉପଦେଶକ 51:22

"ନିଜ ଜିହ୍ୱା ବିଷୟରେ, ଏହା କାରିଗର ଦ୍ୱାରା ପକ୍କା ହୁଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ସୁନାରେ ମୁଦି ହୋଇ ରୂପାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଅନ୍ତି; ତଥାପି ସେମାନେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା, ଏବଂ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।" ଯିରିମିୟଙ୍କ ପତ୍ର 1:8

ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକର ଜିଭ କାଟି ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉପର ଅଂଶ କାଟି ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। 2 ମାକାବିୟ 7:4

ତା' ପରେ ତୃତୀୟ ଜଣ ଏକ ପରିହାସକାରୀ କାଠ ତିଆରି କଲା: ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଗଲା, ସେ ନିଜର ଜିଭ ବାହାର କଲେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର, ପୁରୁଷତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। 2 ମାକାବି 7:10

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଅଧାର୍ମିକ ନିକାନରର ଜିଭ କାଟିଦେଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେବାକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତା'ର ପାଗଳାମିର ପୁରସ୍କାର ଝୁଲାଇ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 2 ମାକାବି 15:33

ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଯେ ସେହି ଦିନଟିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନକୁ ପାଳନ କର, ଯାହାକୁ ସିରିଆନ୍ ଭାଷାରେ ଅଦାର କୁହାଯାଏ, ମର୍ଦୋଖୀୟଙ୍କ ଦିନର ପୂର୍ବ ଦିନ। 2 ମାକାବି 15:36

ଏନୋକ୍

ମୁଁ ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମାଂସର ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ମୋ ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ କ'ଣ କହିବି: ଯାହା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ହୃଦୟ ସହିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏକ କାନ୍ଥ ନିକଟକୁ ଗଲି ଯାହା ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି: ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଅଗ୍ନିର ଜିହ୍ୱା ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବଡ଼ ଘର ନିକଟକୁ ଗଲି: ଏବଂ ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଟେସେଲେଟେଡ୍ ମହଲା ପରି ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ହନୋକ 14:2,9-10

ଏବଂ ସେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନୁବାଦ କଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଯେପରି ଏହା ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗଠନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଫଟିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିର ଜିଭ ଥିଲା। ହନୋକ 71:5

ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକତାରେ ମୋର ହସ୍ତ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଓ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଏବଂ ମୋହର ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନବଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମାଂସର ଜିହ୍ୱା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ, ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ମୁଖ ଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ: ହନୋକ 84:1

ଜାଶର୍

ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭୂମିକୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜା ହେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିନାର ନଗରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ନିମ୍ରୋଦ ପୃଥିବୀରେ ନୋହଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ଭାଷା ଏବଂ ଏକ ଶବ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ରୋଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଗଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟଠାରୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଯାଶର ୭:୪୫-୪୬

ରାଜା ନିମ୍ରୋଦ ନିରାପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ଭାଷା ଏବଂ ଏକ ଶବ୍ଦର ଏକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସତୁରି ଦୂତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜିଭକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବା, ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀର ଭାଷା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ," ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀର ଜିଭ ଭୁଲିଗଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀର ହାତରୁ ଚୂନ କିମ୍ବା ପଥର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଆଦେଶ ଦେଇ ନଥିଲେ, ନିର୍ମାତା ତାହା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଯିବ। ଯାଶର 9:20,32-33

ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପଦ୍ଧତି ଏହିପରି; ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ତାକୁ ବଧ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ କାଟିବା, ଲବଣ ନେଇ ମସ୍ତକରେ ଲୁଣ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରିବା, ତା'ପରେ ଏକ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ଫଳକ କିମ୍ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫଳକ ନେଇ ତହିଁ ଉପରେ ନାମ ଲେଖିବା, ଏବଂ ସେହି ଫଳକଟି ତାଙ୍କ ଜିଭ ତଳେ ରଖିବା, ଏବଂ ସେହି ଫଳକଟି ସହିତ ମୁଣ୍ଡଟି ଜିଭ ତଳେ ନେଇ ଗୃହରେ ରଖିବା, ଏବଂ ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଯାଶର 31:41

ଆଉ ସେମାନେ ବାଳକଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ, ଏବଂ ବାଳକଟି ଗୋମେଦକ ପଥର ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ରଖିଲେ, ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଙ୍ଗାର ଲିଭିଗଲା, ଏବଂ ସେ ତାହା ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଜିଭର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏବଂ ସେ ମୁଖ ଏବଂ ଜିଭରେ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଯାଶର 70:29

ଆମର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କରି ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ତୁମେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛ ଏବଂ ଆମ ପାଦତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛ। ଯାଶର 89:20-21

ଜୁବିଲି

ସେହି ଦିନ ସମସ୍ତ ପଶୁ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଗତି କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କଥା କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ; କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଓଠରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିଭରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଜୁବିଲ୍ 3:28

ଏବଂ ଏହା କାରାସୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ: ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଦେଖୁଥିବା ଜିଭର ବକ୍ଷରେ ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ମହାସମୁଦ୍ର ସହିତ ବିସ୍ତାରିତ, ଏବଂ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଦେଖୁଥିବା ଜିଭର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ବିସ୍ତାରିତ: କାରଣ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶରୀୟ ସମୁଦ୍ରର ଜିହ୍ୱା କୁହାଯାଏ। ଜୁବିଲ୍ସ 8:13-14

ଆଉ ଅର୍ଫକ୍ଷଦ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଅଂଶ ବାହାରିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଫ ସାଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭୂମି, ମିସର ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ସମୁଦ୍ରର ଜିହ୍ୱା ନିକଟରେ ମରୁଭୂମିର ସମସ୍ତ ଜଳ, ଫରାତ ନଦୀର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲିବାନୋନ, ସାନୀର ଏବଂ ଅମାନା। ଏବଂ ତୁବଲ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଅଂଶ ବାହାରିଲା ଜିହ୍ୱାର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଯାହା ଲୂଦର ଅଂଶର ସୀମାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିହ୍ୱାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିହ୍ୱାର ସେପାରିଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୃତୀୟ ଜିହ୍ୱାକୁ ଆସେ। ଏବଂ ମେଶକ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଅଂଶ ବାହାରିଲା, ତୃତୀୟ ଜିହ୍ୱା ସେପାରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଗାଦୀରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆସେ। ଜୁବଲି 9:4,11-12

ତା'ପରେ ମୁଁ ତାହାର ମୁଖ, କାନ ଏବଂ ଓଠ ଖୋଲିଦେଲି, ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ସହିତ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜୁବିଲି 12:26

ଏବଂ ଯେପରି ତୁମେ ତୁମର ମାତାର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସତେଜ କରିଅଛ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତାର ଗର୍ଭ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ମୋର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମୋର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋର ମୁଖ ଏବଂ ମୋ ଜିହ୍ୱା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଜୁବିଲି ୨୫:୧୯

ଯୋଷେଫ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଷେଫ। ସେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ। ଜୁବିଲି ୪୩:୧୪-୧୫

ବାଇବଲର ହଜିଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ

ଏବଂ ମେଷପାଳକମାନେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫାଟି ଏକ ଗୌରବମୟ ମନ୍ଦିର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେତୁ ଦୂତ ଏବଂ ମଣିଷ ଉଭୟଙ୍କ ଜିଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶୈଶବର ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର 1:20

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜିଭର ବନ୍ଧନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ ଖୋଲିଗଲା, ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶୈଶବର ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର 6:7

ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ କଥା କହିପାରି ନ ଥାଆନ୍ତେ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନିଜ ନିଜ ଜିଭର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ସେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କଥା କହିପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ତାହା ଦେଖିବ। ନିକଦୀମଙ୍କ ସୁସମାଚାର 2:5

ଶିମିୟୋନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଚାରିନସ୍ ଏବଂ ଲେଛିୟସ୍ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ; ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଭରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ କ୍ରୁଶର ଚିହ୍ନ ତିଆରି କଲେ। ନିକଦୀମଙ୍କ ସୁସମାଚାର 12:24

ପୁଣି ସେ କୁହନ୍ତି, "ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ।" କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ନୀରବ ହେଉ, ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା କହୁଥିବା ଜିହ୍ୱା ନିରବ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ୍ଭେ ଜିଭରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ; ଆମର ଓଷ୍ଠ ଆମର, ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ।" କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 7:16-17

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହୁ ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଦାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ କିଏ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପଠାଉଛ? ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଏବଂ ଧୀର ଜିହ୍ୱା।" କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 8:22

ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କର, ଏବଂ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବ। କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 8:37

ସେମାନଙ୍କ ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱାର ଶାସନ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 10:10

ତୁମର ଜିଭ ମନ୍ଦ କଥା କହିବାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ବନ୍ଦ କର। କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 11:3

କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛି ଓ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଜୀବିତ, ସେ ଧନ୍ୟ; ତେଣୁ ଅଧିକ କଥା କୁହ ନାହିଁ।" କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 14:6

ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚୋରକୁ ଦେଖିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତା ସହିତ ରାଜି ହୋଇଥିଲ; ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲ। ତୁମେ ତୁମର ମୁହଁକୁ ମନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ ଦେଉଛ, ଏବଂ ତୁମର ଜିଭ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ତୁମେ ବସି ତୁମର ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛ; ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ମାତାର ପୁଅର ଅପମାନ କରୁଛ। କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ୧୭:୧୧

ଜିହ୍ୱାର ଆଘାତରୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ୨୩:୧୦

ସମସ୍ତ ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଅହଂକାରୀ ଜିହ୍ୱାର ଗର୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଶିଖ। କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ୨୩:୧୭

ତୁମେ ଦ୍ୱିମନା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିଭାଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଦ୍ୱିମନା ଜିହ୍ୱା ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର ମାଲିକମାନଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପତ୍ର 14:14

ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ନାମ ଦେବା ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଯଥା କଥା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଥିଲା; ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜିହ୍ୱା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ। ମାଗ୍ନେସିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଗ୍ନାଟିୟସଙ୍କ ପତ୍ର 3:11

ଏବଂ ଡେକନ୍ ମାନେ ମଧ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଉଚିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ, ମଣିଷର ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନୁହେଁ; ଦୁଇଭାଷୀ ନୁହେଁ; ଟଙ୍କା ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଂଯମ; ଦୟାଳୁ, ସତର୍କ; ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ଫିଲିପ୍ପୀୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଲିକାର୍ପର ପତ୍ର 2:10

ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପ ସହିତ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାର ଅପବିତ୍ରତା ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି; ଏହିପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମର ପରିମାଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥାରେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯିଏ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ ହେବ, ଭର୍ତ୍ସନା କର; ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶିଖୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିନ୍ଦା କରେ। ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହର୍ମାସ (ଦୃଷ୍ଟି) 2:10

ଏହା ସନ୍ଦେହବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଭରେ ବହନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ: ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଘାସ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ମୂଳହୀନ; କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ। ତୃତୀୟ ପୁସ୍ତକ ହର୍ମାସ (ସିମିଲିଟୁଡ୍ସ) 9:194

ଏଡେନର ଭୁଲିଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ

ତା’ପରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ଅଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 5:1

ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଶେଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସମାପ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟି ମୂକ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9:1

ଦଶମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାବତ କୁହାଯାଏ। ହନୋକଙ୍କ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 20:3

ଆଉ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲି, ଯାହାକୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ମୁସାଲୋଥ କୁହାଯାଏ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଆର୍ଦ୍ର, ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ରାଶିର ବାରଟି ଚିହ୍ନ। ହନୋକଙ୍କ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 21:7

ଆଉ ସେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ, ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଗତି, ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଗର୍ଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଋତୁ, ବର୍ଷ, ଦିନ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା, ପବନର ଉଦୟ, ଦୂତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତର ଗଠନ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଗୀତ ଏବଂ ଜୀବନର ଜିହ୍ୱା, ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାୟନ, ଏବଂ ଯାହା ଶିଖିବା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ। ହନୋକଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୁସ୍ତକ 23:1

କିମ୍ବା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିହ୍ୱାର ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କ'ଣ ତା'ର ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୁଝିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ମିଥ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା? ହନୋକର ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 46:3

ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ଜିଭ ଏବଂ ହୃଦୟରେ କଥା କହେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯିଏ ନିଜ ଜିଭରେ ଶାନ୍ତି କହେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ହୃଦୟରେ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ହନୋକର ଗୁପ୍ତ ପୁସ୍ତକ 52:13-14

..ସେ ଶପଥ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜିଭ ମିଛ ହୋଇଯାଏ... ଶଲୋମନଙ୍କ ଗୀତସଂହିତା 4

ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଅଧର୍ମୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଠାରୁ, ଅଧର୍ମୀ ଏବଂ ନିନ୍ଦାକାରୀ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଜିହ୍ୱାଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଜିହ୍ୱାର କଥା ବହୁଗୁଣିତ ଭାବରେ ବିକୃତ, ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ଜିହ୍ୱାରେ ଘର ପୂରଣ କରିବାକୁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବା ଆନନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାକୁ, ଅପବାଦକାରୀ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି... ଧାର୍ମିକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅପବାଦକାରୀ ଜିହ୍ୱାକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ବିନଷ୍ଟ କର!... ଶଲୋମନଙ୍କ ଗୀତସଂହିତା 12

ଜିଭର ସୁସଜ୍ଜିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଓଠର ଫଳ,... ଶଲୋମନଙ୍କ ଗୀତସଂହିତା ୧୫

...ସତ୍ୟ କଥାରେ ମୋ ଜିଭ ଏବଂ ମୋ ଓଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ;... ଶଲୋମନଙ୍କ ଗୀତସଂହିତା ୧୬

ତେଣୁ ମୋହର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉଠୁଅଛି ଓ ମୋହର ଓଷ୍ଠାଧର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି, ଏବଂ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ତାହାଙ୍କର ଗୀତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି। ଶଲୋମନଙ୍କ ଗୀତ 40:5

ସେମାନେ ସିରିଆକ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ; ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଆରିଷ୍ଟିଆସ୍ ପତ୍ର 1:16

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ, ଯେପରି ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଠାଗାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ। ଆରିଷ୍ଟିଆଙ୍କ ପତ୍ର 2:20

ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ରକ୍ତପିପାସୁ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିଭ କାଟିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, 'ଯଦିଓ ତୁମେ ମୋର କଥାର ଅଙ୍ଗ କାଢ଼ିଦିଅ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ମୂକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତା। ଦେଖ, ମୁଁ ମୋର ଜିଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବାହାର କରୁଛି: ଏହାକୁ କାଟିଦିଅ, କାରଣ ତୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର କାରଣକୁ ନୀରବ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ତୁମର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବେ; କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଜିଭକୁ କାଟିଦେଉଛ।' ମାକାବିଜ୍ ର ଚତୁର୍ଥ ପୁସ୍ତକ 5:39-43

କିନ୍ତୁ ମା', ଯେପରି ମୁଁ ପରେ କହିବି, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇ ବାଳକଟିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବି।'... ହେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ବନ୍ୟ ପଶୁର ହୃଦୟ ଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ, ସମାନ ଉପାଦାନରୁ ନିର୍ମିତ ସମାନ ଭାବନାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜିଭ ଚିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୋରଡ଼ା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହଁ? ଚତୁର୍ଥ ମାକାବି ପୁସ୍ତକ 6:5,9

କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଇଲିୟାଜରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଦେଖିଲ, ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ କହିଲ: 'ହେ ମୋର ପୁଅମାନେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମହାନ; ଏବଂ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଡକାଯାଇ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର।' ମାକାବିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପୁସ୍ତକ 7:36-37

ଆହା, ସେହି ଦିନଟି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତାଙ୍କ ବର୍ବର ଗ୍ଲାନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବେଗ ସହିତ ସେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଝିଅର ସାତ ପୁଅଙ୍କୁ କାଟାପୁଲ୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଆଖି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜିଭ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ମାକାବି ପୁସ୍ତକ 8:32

ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର! ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣ, ତେବେ ତାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ମରିଯାଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତାହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ କୋଇଲା ହୋଇ ତୁମର ଜିହ୍ୱାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବ ଏବଂ ତୁମ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ନିନ୍ଦା ପାଇବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ଅହିକାରର କାହାଣୀ 2:2

ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର! ତୁମର କଥା ସୁନ୍ଦର କର ଏବଂ ତୁମର ଜିଭକୁ ମଧୁର କର; ଏବଂ ତୁମର ସାଥୀକୁ ତୁମର ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମର ଛାତିରେ ଚାଲିଯିବ। ଅହିକାର କାହାଣୀ 2:35

ହେ ମୋ ପୁତ୍ର! ଜିଭର ଝୁଣ୍ଟିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷର ପାଦ ଝୁଣ୍ଟିବା ଭଲ। ଅହିକାରର କାହାଣୀ 2:45

ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମିଛ କହିବାରୁ ତୁମର ଜିଭକୁ, ଚୋରି କରିବାରୁ ତୁମର ହାତକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦେଖିବାରୁ ତୁମର ଆଖିକୁ ନିବୃତ୍ତ କର; ତେବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅହିକାରର କାହାଣୀ 2:60

ତା’ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ମୋହର ସହିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାଇକାର ଏହା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତଗୋଡ଼ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ଭୟରେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଟାଣି ରଖି ମୂକ ହୋଇଗଲେ। ଅହିକାରର କାହାଣୀ 3:34

"ଫାରୋ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମଧୁର କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହେଲେ।" ଅହିକାର କାହାଣୀ 5:26

ଏବଂ ଫାରୋ ତାଙ୍କ ଜିଭର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସାହସ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ଫାରୋ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ହାଇକରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ମୋତେ ଏବେ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ରାଜା କାହା ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାରଥୀମାନେ କାହା ପରି।' ଅହିକର କାହାଣୀ 5:49

"ହେ ମୋ ପୁଅ! ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲି, ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ମନ୍ଦ ଏବଂ ଘୃଣାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଥିଲ, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ତୁମକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ତୁମର ଜିଭ କାଟିବାକୁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତୁମର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି।" ଅହିକାର କାହାଣୀ 7:43

"ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବ ଓ ଏକ ଜିହ୍ୱା ହେବ; ଏବଂ ବେଲିଆରର କୌଣସି ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଆତ୍ମା ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେ ଚିରକାଳ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବ।" ଯିହୂଦା ନିୟମ 4:30

"ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନେେ ମାରେ ଭାଇମାନେ ଗାଦ୍ ଓ ଦାନଙ୍କ ପରି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହାଇେଯିବ। ତୁମ୍ଭମାନେେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଭାଷା ଜାଣିବ ନାହିଁ।" ଆଶରେ ନିୟମ 1:44

ଭଲ ମନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ, ଅପମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ନୀରବତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କପଟତା ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଧନର ଦୁଇଟି ଜିଭ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ବିନ୍ୟାମିନଙ୍କ ନିୟମ 1:37